

Sesotho

Mohato

Monate wa Lesheleshele

3A



Elias Makhapa



Medumo

sh, ts

Poeletso

w, q

Monate wa Lesheleshele

Sesotho

Mohato: 3A

ISBN: 978-1-77981-621-4


© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Riaan Muller

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Monate wa Lesheleshele



Elias Makhapa

Kgale-kgale polasing e kgabileng, ho ne ho dula pere. Pere ena e ne e le shahlile haholo, lebitso la yona e ne e le Tsutsudupa.






Tsutsudupa e ne e fapana le dipere tse ding hoba e ne e rata lesheleshele haholo. E ne e le habola nako le nako. Eka lesheleshele lena le ne le bopa mesifa-sifa ya Tsutsudupa.

Tsutsudupa e ne e rata ho potoloha polasi e bona diruuwa tsa polasi. Feela Tsutsudupa ne e le boi ha e bona mesha.





Tsududupa e ne e rata hape ho sheba
letsatsi ha le dikela. E ne e dula e le shebile
eka e maketse ho boha naha.

Ha e tsoha e ne e sheba mesha pele e tsamaya. Lelapa la mesha le lona le ne le tseba hore Tsutsudupa e ne e le boi ha e bona mesha.





Ke mona Tsutsudupa e se e bona mosh
hodima tsatsa. Ya qakeha Tsutsudupa ya
tsietseha.

Tsutsudupa ya baleha ya kopana le mosha osele ka pele ho yona. Ya qamaka ya bona ho se na tsela.





Ha Tsutsudupa e bona mosh'a oo, ya boela morao ka lebelo. Ya se ke ya sheba le morao.

Mosha oo wa sala Tsutsudupa morao.
Ya eba Tsutsudupa! Mosha! Tsutsudupa!
Mosha! Ka lebelo.





Pele mane ya kopana le mosha wa bobedi
ka sekotlolo sa lesheleshele.

Lebelong leo, Tsutsudupa ya raha
lesheleshele. Mosha wa ema wa sheba
Tsutsudupa le lesheleshele.





Tsutsudupa ya habola lesheleshele le hasaneng. Tsutsudupa ya tsota monate wa lesheleshele la mosh.

Ho tloha letsatsing leo, Tsutsudupa le mesha
tsa qala ho ratana. Tsa qala ho abelana
lesheleshele.





Mesha le pere tsa sheba letsatsi ha le dikela kaofela. Di ne di keteka tsatsi ka tsatsi.

Mesha e meng ya tlatseletsa pere le mesha ena e meraro. Ho ne ho se tse boi. Ho ne ho se na ho bapala ka tse ding. Lerato la tsona le a makatsa.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonya
- Motswako o Molemo
- Mathei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehlopi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

